

Adventure Tourism – A Ticket to Europe *Pobjeda, 30 July 2011*

Zabljak - The consultative meeting on creating of a corridor for sustainable development in the Dinaric Arc region titled "Via Dinarica", which should become one of the world's top 'long trail' destinations, was held earlier this week in Zabljak.

Representatives of 18 state institutions, cycling and mountaineering associations and tourism businesses of four countries of the Dinaric Arc region - Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro are committed to providing full support to the initiative to creating the "Via Dinarica" long trail.

- Given the rapid growth in popularity of adventure tourism and enormous potential of this market and the role of tourism as one of the three major driving forces in the Montenegrin economy, and the commitment of representatives of the governments that belong to the Dinaric Arc to the cross-border cooperation, the UNDP Office in Montenegro will continue to work on developing the "Via Dinarica" concept, Borko Vulikić said, representative of the UNDP Office in Montenegro and the manager of sustainable development projects in protected areas.

According to him, the initiative for the long trail "Via Dinarica" may represent an excellent platform for ensuring local and regional economic development through responsible planning and use of natural resources.

Dinaric Arc region covers about 100,000 square meters and more than 6,000 kilometers of the Adriatic coast from Italy to Albania, including the mountainous parts of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro.



Se Trgovina u Kotoru

Prvi dobija noćenje, deset piva i porciju kobasica

Crna Gora dobila prvi klub bajkera



Motociklista iz Kraljeva

PODGORICA - Prvi bajkerski klub na sjeveru Crne Gore otvoren je u etno-selu Montenegro u Breznima, između Nikšića i Plužina.

Prema riječima vlasnika Mića Blagojevića, postavljanje putokaza za klub pod nazivom - Bikerbeer club Rajka i Vinko počelo je juče.

Naziv je, kako nam je kazao Blagojević, nastao kao rezultat prijateljstva sa slovenačkim parom bajkera.

Oni su veliki ljubitelji motociklizma i Crne Gore, koji su prije nekoliko godina počeli da dolaze kod nas.

Blagojević je, kako je kazao, svjestan toga da je bajkerima potrebna sigurnost za motore koji teže najmanje 60 kilograma.

- S obzirom da nema nijednog bajkerskog kluba u Crnoj Gori i da je ta ideja postojala i ranije, ove godine smo se odvažili, uz pomoć prijatelja iz Slovenije, koji

su pomogli osnivanje kluba time što su ga tvrdstili u ponudu od preko 50 klubova u Sloveniji - kazao je Blagojević.

On je naglasio da će Slovenci pomoći i u organizovanju bajkerskih takmičenja i manifestacija. On smatra da klub ima perspektivu, s obzirom na veliki broj bajkera na crnogorskim putevima tokom ljetnjeg perioda.

- Najviše ih ima na proputovanju ka Guči, a naše etno-selo im je primamljivo, pa svrati i po stotinu bajkera odjednom - priča Blagojević.

Klub u ponudi ima više od 20 vrsta piva i nezabirane bajker kobasice sa domaćim sosom i rakiju. Za bajkere je obezbijeden parking, smještaj u bungalovima i prostor za kampovanje koji se neće naplaćivati članovima kluba. Prvi bajker koji dođe nakon objavljivanja članka u medijima ima besplatno porciju kobasica, deset piva i noćenje u etno-selu. **J.V.**

Londonski list Evening standard objavio tekst o Boki Kotorскоj

Mnoge boje Kotora na britanski način

Crna Gora nije tako jeftina kao što možda očekujete i koristi euro. Moj hotel je koštao 150 eura na noć, ali možete da iznajmite apartman za 456 eura nedjeljno usred sezone - ocjenjuje Stirling

Londonski list Evening standard u srijedu je objavio članak - Mnoge boje Kotora, u kom reporter Vilijam Stirling čitaocima prenosi doživljaj Boke Kotorске.

- Venecijanski i vizantijski utjecaji nadmeću se u lavirintskim ulicama prošaranim malim trgovinama i pravoslavnim i katoličkim crkvama - piše Stirling, koji je, kako saznajemo iz teksta, tokom boravka u Kotoru odšetao u hotelu Katara i nije imao primjedbi na ljubaznost osoblja, njihovo poznavanje engleskog jezika, kao ni na specijalitete kuhinje.

- Ako budete ljubazni, konobarica će vam objasniti koji su dijelovi glavne ribe (crnogorska poslastica) najbolji za jelo. Očigledno oči - navodi u tekstu. Stirling se odlučio za kamenu pla-

žu u Perastu, jer su gradske plaže bile popunjene, gdje je, misleći na crkve Gospu od Škrpjela i Sv. Đorđe, imao utisak da plutaju na talasima, a da stare kamene kuće koje su pronicljivi Britanci „agrabili za desetine hiljada funti sada vrijede milione“.

Nije jeftino

- Crna Gora nije tako jeftina kao što možda očekujete i koristi euro. Moj hotel je koštao 150 eura na noć, ali možete da iznajmite apartman za 456 eura nedjeljno usred sezone. Amantresorte je prošlog mjeseca na Svetom Stefanu otvorio glasnorožno odmaralište u kojem prenoćište košta 700 eura. Sveti Stefan je ostrvo iz 15. vijeka sa popločanim ulicama koje se nalaze pored plaža u obliku polumjeseca. To je nekada bilo odmaralište holivudske elite,

uključujući i Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona šezdesetih godina - navodi on.

On konstatuje da je „zlatni štapić“ mahnuo nad lukom Porto Montenegro, koja je pogodna za nove superjachte koje lutaju Mediteranom u potrazi za pogodnim mjestom da se usidre.

Slovenski Monte Karlo

- Kanadski biznismen mađarskog porijekla Piter Mank je uz podršku Olega Deripaske i Natanijela i Džejkoba Rotšilda ranije ovog

Trgovina i brodogradnja u novom obliku dobre su za podsticaj crnogorske privrede - smatra Stirling

mjeseca i izabrao da ovdje proslavi svoj 40. rođendan rakošnom trodnevnom proslavom od milion funti, čime je ovo mjesto pretvorio u još nerazvijeni slovenski Monte Karlo - navodi on.

Stirling je stekao utisak da je uloga privatnog heliodroma i predstavništava luksuzne robe u blizini tivatskog aerodroma da posjetiocima stvore osjećaj varoši.

- Pristup bazenu će vas koštati 50 eura, a Bog zna koliko košta čaša suvog bijelog vina.

- Dobro. Trgovina i brodogradnja su kroz istoriju bile ključ za uspjeh na dalmatinskom primorju, i u ovom novom obliku će se pokazati dobro za podsticaj crnogorske privrede - zaključuje Stirling, koji u rubrici Detalji navodi da ga je povratna karta od aerodroma Hitrou do Tivta koštala 454 funte. Prevela: **Sandra Barjaktarović**

Održan konsultativni sastanak o regionalnom razvoju Dinarskog luka

Avanturistički turizam - ulaznica za Evropu

ŽABLJAK - Konsultativni sastanak na temu uspostavljanja koridora održivog razvoja „Via Dinarica“ na području Dinarskog luka, koji treba da postane jedna od vrhunskih svjetskih „dugih staza“, održan je početkom sedmice na Žabljaku. Predstavnici 18 državnih insti-

tucija, biciklističkih i planinarskih saveza i turističkih biznisa iz četiri zemlje dinarskog regiona - Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore obavezali su se na pružanje pune podrške inicijativi za stvaranje long trejla „Via Dinarica“.

- S obzirom na ubrzan rast popularnosti avanturističkog turiz-

ma i ogroman potencijal ovog tržišta i uloge turizma, kao jedne od tri glavne pokretačke snage u crnogorskoj ekonomiji, i obaveštavanje predstavnika vlada država koje pripadaju Dinarskom luku na prekograničnu saradnju, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori će nastaviti da radi na razvijanju koncepta „Via Dinarica“ - kazao

je menadžer ove kancelarije u Crnoj Gori za projekte održivog razvoja u zaštićenim područjima Borko Vuličić.

Prema njegovim riječima, inicijativa za long trejla „Via Dinarica“ može predstavljati odličnu platformu za osiguranje lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja putem odgovornog planiranja i korišćenja prirodnih resursa. Region Dinarskog luka pokriva oko 100.000 kvadrata i više od 6.000 kilometara jadranske obale od Italije do Albanije, uključujući planinske djelove Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. **R.R.**

Pet odsto više turista



PODGORICA - Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori juče je boravilo 118.889 turista, što je pet odsto više nego u istom periodu prošle godine.

- U hotelima juče je boravilo 25.986, kampovima 1.353, odmaralištima 6.999 i privatnom smještaju 84.551 gostiju - navodi se u saopštenju NTO. Domaćih gostiju bilo je 9.326, dok je broj stranih turista iznosio 109.563. **J.V.**